

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU  
VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

### **Član 1.**

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08) u članu 12. u stavu (1) iza riječi: „može se“ dodaju se riječi: „od strane vlasnika vrijednosnog papira“.

### **Član 2.**

(1) U nazivu člana 24. u stavu (1) riječ „obveznica“ zamjenjuje se riječima: „dužničkih vrijednosnih papira“.

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Ukoliko obim emisije dužničkih vrijednosnih papira kod privrednih društava prelazi visinu osnovnog kapitala na dan donošenja odluke o emisiji, u prospektu se moraju posebno obrazložiti razlozi za takvu emisiju i navesti rizici koji iz toga proizlaze.“.

### **Član 3.**

U članu 41. u stavu (1) iza riječi „uspjela“ stavlja se zarez i dodaju riječi: “upisuje u registar emitenta“.

### **Član 4.**

U članu 70. točka d) mijenja se i glasi:

„d) ima imenovanog jednog rukovodioca za poslove iz člana 67. stav (1) ovog Zakona.“.

### **Član 5.**

U članu 74. u stavu (5) iza riječi „način“ dodaju se riječi i zarez: „održivosti neto kapitala,“.

### **Član 6.**

Iza člana 76. dodaju se novi čl. 76a. i 76b., koji glase:

#### **„Član 76a.**

#### **Kvalifikovani udjeli profesionalnog posrednika**

(1) Svako fizičko i/ili pravno lice, ili više njih koji djeluju zajednički (namjeravani sticalac), a koji namjeravaju neposredno ili posredno steći ili povećati udjel u profesionalnom posredniku (d.o.o. ili d.d.), što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%

(kvalifikovani udjel), dužni su prethodno Komisiji podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti.

(2) Fizičko i/ili pravno lice koje namjerava neposredno ili posredno smanjiti kvalifikovani udjel u profesionalnom posredniku dužno je o tome obavijestiti Komisiju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava smanjiti.

(3) Lice iz stava (2) ovog člana Komisiju je dužno obavijestiti i o namjeri smanjenja svog kvalifikovanog udjela ako udjel u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 10%, 20%, 30% ili 50% osnovnog kapitala profesionalnog posrednika.

(4) Lice koje stekne kvalifikovani udjel u profesionalnom posredniku protivno odredbama ovog Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili udjela koje je pribavilo na taj način.

(5) U slučaju sticanja suprotno stavu 1. ovog člana Komisija će naložiti prodaju tako stečenih dionica/udjela.

(6) Komisija može oduzeti datu saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela, u slučaju:

- a) ako je imalac kvalifikovanog udjela dobio saglasnost davanjem neistinitih ili netačnih podataka,
- b) ako prestanu uslovi propisani odredbama ovog Zakona i propisa Komisije iz stava (8) ovog člana, na osnovu kojih je saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela data.

(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, lice kojem je oduzeta data saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela nema pravo glasa iz dionica/udjela za koje mu je oduzeta saglasnost, a Komisija će naložiti prodaju stečenih dionica/udjela za koje je imao kvalifikovanog udjela oduzeta saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela.

(8) Komisija bliže uređuje kriterije za procjenu zahtjeva za saglasnost i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.

(9) Na banke koje obavljaju poslove iz člana 67. stav (1) ovog Zakona se primjenjuje član 76b.

#### **Član 76b.**

#### **Obaveze profesionalnog posrednika**

(1) Profesionalni posrednik je dužan dostavljati Komisiji podatke o vlasničkoj strukturi, a posebno o imaočima kvalifikovanih udjela kao i o identitetu svih lica koja imaju mogućnost da značajno utiču na upravljanje i podatke o svim promjenama u vlasničkoj strukturi.

(2) Podatke iz stava (1) ovog člana profesionalni posrednik je dužan dostaviti Komisiji u roku od osam dana od dana nastale promjene.“.

#### **Član 7.**

(1) U članu 77. u stavu (1) riječi: „Profesionalni posrednik“ zamjenjuju se riječima: „Ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira koji obavljaju poslove iz člana 67. stav (1) ovog Zakona“.

(2) U stavu (1) u tački a) riječi: „profesionalnog posrednika“ zamjenjuju se riječima: „ovlaštenog učesnika“.

#### **Član 8.**

Član 132. ovog Zakona briše se.

#### **Član 9.**

Iznad člana 133. naziv Glave V. mijenja se i glasi: „BERZA, DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE I VANBERZANSKO TRŽIŠTE – OTC“.

#### **Član 10.**

(1) U članu 133. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„Vanberzansko tržište – OTC je decentralizirano tržište vrijednosnih papira koje se odvija preko profesionalnih posrednika.“

(2) Stav 4. mijenja se i glasi:

„Komisija će propisati uslove i slučajeve za trgovinu vrijednosnim papirima kojima se ne trguje na berzi i drugom uređenom javnom tržištu.“

Dosadašnji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3), (4) i (5).

#### **Član 11.**

(1) U nazivu člana 140. riječi: „i članovi“ brišu se.

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

„Dioničari berze mogu biti fizička i pravna lica.“

(3) St. (3), (4), (5), (6) i (7) se brišu.

#### **Član 12.**

Iza člana 140. dodaje se član 140a. koji glasi:

#### **„Član 140a.**

#### **Kvalifikovani udjeli berze**

Na imaoce i promjenu imaoća kvalifikovanog udjela berze, usku povezanost, pravne posljedice sticanja bez prethodne saglasnosti Komisije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. 76a. i 76b. ovog zakona.“

#### **Član 13.**

(1) U članu 144. u stavu (1) broj „500.000“ zamjenjuje se brojem „1.500.000“.

(2) St. (2), (3), (4), (5) i (6) se brišu.

#### **Član 14.**

- (1) U članu 146. stav (1) mijenja se i glasi:  
„(1)Nadzorni odbor berze broji pet do devet članova. Broj članova Nadzornog odbora berze određuje se Statutom berze.“.
- (2) U stavu (2) u tački a) iza riječi „jedan“ dodaju se riječi: „predstavnik ili“.
- (3) Tačka c) se briše.

#### **Član 15.**

- (1) U članu 147. u stavu (1) u tački d) riječi: „više od 5%“ zamjenjuju se riječima:  
„10% i više od 10%“ .
- (2) Iza tačke d) dodaje se tačka e) koja glasi:  
„e) zaposlenik kod člana berze.“.

#### **Član 16.**

- (1) U članu 151. u stavu (1) tač. b) i d) se brišu.  
Dosadašnje tač. c) i e) postaju tač. b) i c).

#### **Član 17.**

U članu 171. u stavu (3) riječ „Komisiji“ zamjenjuje se riječima: „organu berze“.

#### **Član 18.**

U članu 172. u stavu (5) riječ „Komisiji“ zamjenjuje se riječima: „organu berze“.

#### **Član 19.**

- (1) U članu 179. naziv člana mijenja se i glasi: „Trgovanje vrijednosnim papirima“.
- (2) Stav (1) mijenja se i glasi:  
„(1)Vrijednosnim papirima se trguje na berzi, drugom uređenom tržištu, vanberzovnom tržištu-OTC i neposredno.“.
- (3) St. (5), (6) i (7) brišu se.

#### **Član 20.**

- (1) U članu 184. stav (1) briše se.
- (2) U stavu (2) u uvodnoj rečenici riječ “izvršava“ zamjenjuje se riječju „obavlja“.
- (3) Iza točke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:  
„h) Poslove u vezi sa isplatama i drugim prinosima iz vrijednosnih papira i drugih finansijskih instrumenata;“.
- Dosadašnja tačka h) postaje tačka i).

### **Član 21.**

U članu 185. u stavu (1) iza tačke l) dodaje se tačka m) koja glasi:  
„m) prenos vlasništva nad vrijednosnim papirima po osnovu transakcija zaključenih preko vanberzovnog tržišta (OTC – tržište i ostali prenos).“.

### **Član 22.**

U članu 187. u stavu (2) iza riječi „tržišta“ veznik „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza riječi „skrbnik“ dodaju se riječi: „i banka depozitar fonda“.

### **Član 23.**

U članu 237. u stavu (2) veznik „i“ briše se, a iza riječi „način“ dodaju se riječi: „i rokovi“.

### **Član 24.**

U članu 239. u stavu (1) riječi: „najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije“ zamjenjuju se riječima: „na način i u roku koje Komisija propiše općim aktom“.

### **Član 25.**

U članu 240. u stavu (2) riječi: „najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije najkasnije osam dana od dana događaja“ zamjenjuju se riječima: „na način i u roku koje Komisija propiše općim aktom“.

### **Član 26.**

U članu 241. iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:  
„(5) Komisija bliže uređuje sadržaj i rokove za objavu izvještaja iz stava (4) ovog člana.“.

### **Član 27.**

U članu 243. u stavu (2) riječi: „u dnevnom listu koji izlazi na području Federacije“ zamjenjuju se riječima: „na način i u roku koje Komisija propiše općim aktom“.

### **Član 28.**

U članu 245. stav (2) mijenja se i glasi:  
„(2) Godišnji izvještaj o poslovanju berze i drugog uređenog javnog tržišta dostavlja se Komisiji i dioničarima i objavljuje na način i u roku iz člana 239. stav (1) ovog Zakona.“.

### **Član 29.**

U članu 246. riječi: „u dnevnom listu koji izlazi na području Federacije“ zamjenjuju se riječima: „na način i u roku koje Komisija propiše općim aktom“.

### **Član 30.**

U članu 250. u stavu (4) riječ „Promocija“ zamjenjuje se riječima: „Javna promocija“.

### **Član 31.**

U članu 251. dodaje se stav (5) koji glasi:

„(5) Učesnici na tržištu vrijednosnih papira dužni su se u svom radu pridržavati Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te drugih međunarodnih restriktivnih mjera, kao i drugih zakona koji se primjenjuju na učesnike na tržištu vrijednosnih papira. Komisija vrši nadzor primjene i tih zakona, u okviru nadzora nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira prema ovom Zakonu, ukoliko tim zakonima nije drugačije određeno, a u cilju sprječavanja finansiranja aktivnosti kojima se opstruira i/ili prijeti da opstruira proces provedbe mira koji se odvija u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini.“.

### **Član 32**

(1) U članu 256. u stavu (3) brišu se riječi: „st. (1) i,“ a umjesto njih stavlja se riječ „stava“.

(2) Iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:

„(5) Članovi Komisije, zaposlenici Komisije i druga lica koja je Komisija angažovala po bilo kojem osnovu (konsultanti i dr.) dužni su čuvati službenu tajnu sve dok ih te obaveze ne oslobodi Komisija, bez obzira jesu li u radnom odnosu u Komisiji ili je radni odnos prestao i jesu li još uvijek angažovani u Komisiji po bilo kojem osnovu. U slučaju da je službena tajna zahtjev inostranog regulatora, Komisija može lice osloboditi čuvanja službene tajne samo uz odobrenje inostranog regulatora koji je taj zahtjev podnio.“.

### **Član 33.**

(1) U članu 262. u stavu (1) u tački 82) iza broja „241.“ riječi: „stav (1)“ zamjenjuju se riječima: „st. (1) i (4)“ .

(2) Iza tačke 88) dodaju se tač. 89), 90) i 91), koje glase:

„89) pravno lice ne postupi na način propisan članom 76a. ovog Zakona;

90) pravno lice ne postupi na način propisan članom 76b. ovog Zakona;

91) pravno lice ne postupi na način propisan članom 140a. ovog Zakona.“.

**Član 34.**

U članu 263. iza tačke 15) dodaju se tač. 16) i 17), koje glase:  
„16) fizičko lice ne postupi na način propisan članom 76a. ovog Zakona;  
17) fizičko lice ne postupi na način propisan članom 140a. ovog Zakona.“.

**Član 35.**

(1) U članu 270. u stavu (1) dodaje se tačka f), koja glasi:  
„f) postupanju s nalogima i poslovnom ponašanju svih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, dozvoljenim tržišnim praksama, vezanim zastupnicima, vrsti (podjeli) investitora i o drugim pitanjima koje je potrebno regulisati radi usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije.“.  
(2) Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:  
„(3) U pogledu prekršajne odgovornosti, vezani zastupnici i druga lica iz stava (1) tačka f) ovog člana izjednačavaju se sa ovlaštenim učesnicima na tržištu po ovom zakonu.“.

**Član 36.**

(1) Komisija će uskladiti svoje opće akte s odredbama ovog zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.  
(2) Učesnici na tržištu će uskladiti svoje opće akte s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.  
(3) Berza će uskladiti osnovni kapital s odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 37.**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA  
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Radoje Vidović

PREDSJEDAVAJUĆI  
PREDSTAVNIČKOG DOMA  
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Fehim Škaljić